

ODLUKU**O PRIHVATANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO OSNOVU UGOVORA BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU OD 12. APRILA 2022. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA "JAVNI PREVOZ SARAJEVO E-MOBILITY"****Član 1.**

Prihvata se dodatno zaduženje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) po osnovu Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 12. aprila 2022. godine (u daljem tekstu: Ugovor o amandmanu) između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD) u iznosu do 5.000.000 EUR-a, za realizaciju projekta "Javni prevoz Sarajevo e-Mobility" (u daljem tekstu: Projekat).

Član 2.

Sredstva Ugovora o amandmanu iz člana 1. ove odluke, koristit će se za nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor nad saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama.

Član 3.

- (1) Sredstva Ugovora o amandmanu iz člana 1. ove odluke prihvataju se u formi vanjskog indirektnog duga, pod sljedećim uslovima:
- rok otplate... 15 godina;
 - grace period... 3 godine (uključen u rok otplate zajma);
 - kamatna stopa... šestomjesečni Euribor + 1% marža, na godišnjem nivou;
 - dospijeca... polugodišnje, u jednakim otplatama glavnice (na dan 20. februar i 20. august);
 - jednokratna provizija.....1% na iznos glavnice Ugovora o amandmanu.
- (2) Iznos provizije na raspoloživa, a neisplaćena sredstva će biti 0,5% godišnje.

Član 4.

Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Kanton:

- Zapisnik sa pregovora sa EBRD-a potpisan 27.05.2024. godine;
- Ugovor o amandmanu između BiH i EBRD-a potpisan 13.09.2024. godine.

Član 5.

Dodatna sredstva zajma iz člana 1. ove odluke, prenijet će se na Kanton potpisivanjem Amandmana na podugovor o zajmu između Federacije BiH i Kantona. Navedenim Amandmanom na podugovor o zajmu Federacija BiH će prenijeti prava i obaveze na Kanton pod istim uslovima, a u skladu sa odredbama Ugovora o amandmanu.

Član 6.

- (1) Daje se saglasnost za zaključivanje Amandmana na podugovor o zajmu između Federacije BiH i Kantona, za dodatni zajam iz člana 1. ove odluke.
- (2) Daje se ovlaštenje premijeru Kantona da potpiše Amandman na podugovor o zajmu sa Federacijom BiH, kao i instrumente obezbjeđenja dodatnog zajma koji proizilaze iz podugovora.

Član 7.

- (1) U svrhu redovne otplate dodatnog zajma, Kanton je saglasan da Federacija BiH, u slučaju neredovnog ispunjavanja obaveza po Ugovoru o amandmanu, bez upozorenja može dospjele obaveze direktno naplatiti sa računa javnih prihoda, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Kantonu.
- (2) Kanton se obavezuje da će u svrhu naplate svih potraživanja po ovom zajmu, Federaciji BiH dostaviti bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa klauzulom "bez protesta" i Mjeničnom izjavom potpisanom i ovjerenom od strane premijera Kantona.
- (3) Kanton ovlašćuje Federaciju BiH da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja.

Član 8.

- (1) U periodu dospijeca obaveza po dodatnom zajmu potrebno je iz budžeta Kantona osigurati sredstva za servisiranje obaveza po istom.
- (2) Dodatna sredstva za plaćanje PDV-a, carine i drugih naknada u periodu implementacije Projekta obezbijedit će Ministarstvo saobraćaja Kantona.

Član 9.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 10.

Implementacija Ugovora o amandmanu, iz člana 1. ove odluke, ne zahtijeva donošenje novih i/ili izmjenu postojećih propisa.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-50490/25
20. oktobra 2025. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17), člana 5. stav (1) tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04 - Prečišćeni tekst, 20/04, 31/07 i 33/07- Ispravka) i člana 11. stav (1) alineja 4) Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/06 i 13/08), Skupština Kantona Sarajevo, na 25. Radnoj sjednici održanoj dana 20.10.2025. godine, donijela je

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE" ZA 2025. GODINU****Član 1.**

Daje se saglasnost na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" za 2025. godinu.